



*Clic Droit sur l'enceinte, Ouvrir dans un nouvel onglet,
Lancer le lecteur audio MEGA et revenir sur l'onglet précédent
pour suivre l'audition à partir du texte Occitan.*

LO COLÒBRE !

Figuratz-vos un lusèrp de Beceda. D'aquels gròs lusèrps que galòpan l'estiu dins las falguièras quand fai una calor a pas metre un chen defòra. Verd de la cresta a la coa amb una gola roja coma l'intrada de l'infèrn !

Aquel que viviá a La Linda del temps que lo bestium parlavan èra tan bèl que podiá engolar un buòu cada matin per desjunar ! L'òm ditz tanben que si dubriá la boca, un fuèc del diable ne'n surtiá : mai qu'un lusèrp quo èra un dragon !

Aviá son jaç dins una cròsa pel tèrme de Sent Front e, d'un còp de pauta, vos desvirava una gabarra sus la Granda Aiga per clapar tots los gabarriers mai çò que portava la nau. Minjava tanben las pus joventas dròllas del país mas degun podiá se'n aprochar.

E veiquí qu'un sent òme, l'evesque Sent Front venguèt a La Linda. Amb sa crotz ordonèt a la bèstia de se gitar dins lo fuèc de branda qu'aviá alucat sul tèrme.

Lo dragon poguèt pas far mins que de s'i traïnar, aimable coma un canhòt !

LE COULOBRE !

Imaginez un lézard de Bessède. De ceux qui courent dans les fougères quand il fait une chaleur à ne pas mettre un chien dehors. Vert de la crête jusqu'à la queue avec une gueule rouge comme l'entrée de l'enfer !

Celui qui vivait à Lalinde au temps où les bêtes parlaient, était si grand qu'il pouvait avaler un bœuf chaque matin pour déjeuner. On dit aussi que lorsqu'il ouvrait la bouche un feu du Diable en sortait : plus qu'un lézard, c'était un dragon !

Il avait son gîte dans une grotte du coteau Saint-Front et, d'un coup de patte, il renversait une gabare sur la Dordogne pour avaler les gabarriers et le chargement du bateau. Il mangeait également les plus belles filles du pays mais personne n'osait l'approcher.

Et voici qu'un saint homme, l'évêque Saint Front, vint à Lalinde. Avec sa croix il ordonna au monstre de se jeter dans le feu de bruyère qu'il avait allumé sur la colline. Le dragon obéit, docile comme un petit chien.